



## basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

# **NATIONAL ASSESSMENT GENERAL EDUCATION CERTIFICATE (GEC)**

## **2024 GRADE 9 PILOT STUDY**

Thero: Tshivenda First Additional Language

Maraga: 70

Tshifhinga: Minetse dza 150

**Hu so ngo katelwa** minetse dza 15 dza tshifhinga tsha  
u vhala

Thesite iyi i na masiatari a **26** hu so ngo katelwa na siatari ja khavara.



## **Ndaela dza mugudi**

1. Ni do fhiwa minetse dza 15 dza u vhala ni sa athu thoma u ንwala thesite iyi.
2. Vhalani ndaela na mbudziso dzothe nga vhuronwane.
3. Fhindulani mbudziso dzothe.
4. Mbudziso dzothe dzi fhindulelwe kha bugu ya u fhindulela ye na newa.

**Thesite i khou thoma kha siatari li tevhelaho.**



**Ni so ngo vula siatari li tevhelaho ni sa athu u laedzwa uri ni li vule.**

## Mbudziso ya 1: Tholokanyondivho

Vhalani mafhungo a tevhelaho uri ni do kona u fhindula mbudziso dzo vhudziswaho.

### U ḥana mvelele

1 Ndamulelo ndi muṭhannga o bebelwaho henefha kha ja Thengwe kusini kwa Maheni. Ndi ንwana wa tanzhe ja Vho Vhidzwani na Vho Maṭamela. U bva a tshee muṭuku vhabebi vhawe vho di vha vhathu vha u funa u mu ḫowedza uri a takalele na u ḫivha mvelele ya hawe na sialala ja hawe. Ndamulelo o aluwa a tshi funa u ambara tsindi, zwi tshi ya phanda a vha muthu wa u takalela zwa u lisa zwifuko na u vha muthu wa u funa ḫaka, n̄ama dzaphuka, zwiṇoni, nzie, mashonzha, miroho midala, madzhulu, n̄emenemē na zwiṇwevho.

2 Masipalawapo wa Thulamela wo do dzudzanya vhuṭambo ha u ḥana mvelele na sialala. Nga ንwambo wa uri uyo masipala u angaredza na Vhatsonga vha mashango a tsini, zwo ita uri Ndamulelo a ḥangane na mukhaedu wawe ane na ene u pfala o tou kokotolo sa a bvalo kha ja ha Xigalo. Mukhaedu wawe nga madzina o vha a tshi pfi Tirani Mkhabela. Nga ilo ḫuvha wo vha u tshi ri muthu wa lifha, muṇwe na muṇwe a tshi ḫoda u ḥana mvelele yaye. Avha vhavhili Ndamulelo na Tirani vho mbo shanduka vharangaphanda vha zwigwada izwi zwivhili zwo imelelaho mvelele dzazwo.

3 Vhafumakadzi vha vhavenda vho vha vho ya nga miṇwenda, magwana, mikhasi yo yaho nga u fhambana zwi tshi vhonala zwo naka vhukuma. Ngeno vhatsonga vho ambara zwibelane, mitsheka, yele na zwothe zwi imelelaho sialala na mvelele ya havho. Zwo takadzesaho ndi u vhona na madendele o funzeaho vhukuma na vhone vho sia mađamu nnda, i ndila ya u ḥana mvelele kha vhuṭambo uho, zwino uyo a sa i ḥonifhi u tou vha nnyi? Zwo vha zwi tshi sumbedza uri mvelele i ḥonifhiwa na nga vhahulwane. Avha vha vhzala hu hone vha tshi ḫitongisa nga dzinyimbo dici elanaho na kutshinele kwa u ḥongisa tshibelane.

4 Kha zwibikwa zwa mvelele na sialala idzo mbili, ndo takala nga maanda ndi tshi vhona delele ja mandande na bovhola zwo bikwaho zwavhuđi lwe muthu o vha a tshi

tou wisa na nt̄e e kule. Ngeno vukanyi (mukumbi), małamani (mashonzha), tihove (tshidzimba), tshophi (vhuswa ha mavhele) na zwiñwe zwo dzudzanyiwaho nga Xitsonga zwi tshi tou tamisa vhukuma. Vhavenda na vhone vho vha vho t̄ana tshidzimba, tshimbundwa, mashonzha, tshisese, vhutete na mikusule yo yaho nga u fhambanana. Kha zwołhe mało anga o takadzwa nga mabikele o fhambanaho a mvelele idzi mbili.

5 Zwenezwi vhułambo vhu tshi khou ya phanda, ndo takadzwa nga mitshino ya sialala yo fhambanaho. Kha vhavenda tshikona, tshigombela na tshifasi zwo vha zwi tshi bva phanda. U tshi pfa vhalidzi vha ngoma ya tshikona na vhalidzi vha mirumba ya tshigombela na tshifasi i tshi t̄ambela zwanda. Vhafumakadzi vho vha vho no tou hwelwa nga mitshino iyo vha tshi lidza na mifhululu, u tshi wana vha tshigombela vha tshi tshina khundu dza nga dzi sa t̄hukhuwa.

6 Kha zwołhe ndo vhone u զidina ha zwigwada izwi zwivhili, kha u takulela n̄tha zwa havho ngauri wo vha u tshi zwi vhone uri zwa havho zwi vha ita vhathu. Ri si hangwe na ndila ye zwigwada izwi zwivhili zwa pfala zwi tshi զikhoda ngayo zwi tshi զea vhubvo hazwo.

*[Tsho dzudzanyuluwa u bva kha: Thimu ya vhalingi]*

Fhindulani mbudziso dzołhe dzi tevhelaho:

1.1 Ndi tshiambaro tshifhio tsha sialala tshe Ndamulelo a aluwa a tshi tshi funesa?

- A Thovho
  - B Tsindi
  - C Mukumba
  - D Vhurukhu vhupfufhi
- (1)

1.2 Ndi mini tsho itaho uri Ndamulelo a funese zwa mvelele? (Pharagirafu ya 1)

- A Ndi vho malume awe.
- B Ndi khonani dzawe dze a aluwa nadzo.
- C Ndi vhabebi vhawé vhe vha ita uri a funese zwa mvelele.
- D Ndi vhadededzi vhawé vhane vha mu funza.

(1)

1.3 Ipfí 'mukhaedu' sa zwe ḥa shumisiswa zwone kha mafhungo ḥi amba mini?

(Pharagirafu ya 2)

- A Mukomana wawe.
- B Khonani yawe.
- C Mudzulatsini wawe.
- D Vhathu vhane vha khou ḥatisana.

(1)

1.4 Masipalawapo wa Thulamela u angaredza mvelele dzifhio mbili?

- A Vhavenda na Vhatsonga
- B Vhasotho na Vhatsonga
- C Mazulu na Vhavenda
- D Vhavenda na Vhasotho

(1)

1.5 Mafhungoni a tevhelaho ndi tshifhio tshi khwaṭhisidzaho uri Ndamulelo o vha o no dzhenwa nga zwa mvelele?

- A O aluwa a tshi funa u dalela malume awe Vuwani.
- B O aluwa a tshi funa u ambara tsindi.
- C O vha muthu wa u funesa u sevha nga ḥama ya phukha.
- D O vha muthu we a lelwa nga makhulu.

(1)

- 1.6 Ndi nga mini madendele o vha o sia mađamu nnđa?
- A Vha khou funesa zwiambaro zwa sialala.  
B Vho vha vha tshi khou sumbedza u ḥthonifha mvelele yavho.  
C Vho vha vho takalela vhuṭambo.  
D Vho vha vha tshi khou ḥongisa mivhili yavho. (1)
- 1.7 Muňwali o ḥanzwea mađo nga mini? (Pharagirafu ya 4)
- A Kuambarele kwa mvelele idzo mbili.  
B Mitshino ya sialala.  
C Nga mabikele o fhambanaho a mvelele idzi mbili.  
D Nga tshikona na tshifasi. (1)
- 1.8 Hu tshi pfi, “delele ḥa mandande na bovhola zwo bikwaho zwavhuđi lwe muthu o vha a tshi tou wisa na nthe e kule” zwi amba mini? (Pharagirafu ya 4)
- A Ḥo ḫalesa.  
B Ḥo dalesa nđuhu.  
C A zwo ngo bikwa zwavhuđi.  
D Zwi khou tamisa lwo kalulaho. (1)
- 1.9 Ndi thinwaipfi-đe ya muambo yo shumiswaho, “mirumba ya tshigombela na tshifasi i tshi ḥambela zwanda.”
- A Ḥifanyamuthu  
B Ḥiambele  
C Ḥisala  
D Murero (1)

- 1.10 Lifurase ili, "vhafumakadzi vho vha vho no tou hwelwa nga mitshino iyo vha tshi lidza na mifhululu," li bvisela khagala zwifhio nga kutshinele kwa vhafumakadzi?
- A Vho vha vha sa khou tshina lu swikelelaho.  
B Vhafumakadzi vho vha vha tshi khou tshinesa zwo no tou vha dzhena.  
C Vhafumakadzi vho vha vha tshi khou vhiswa.  
D Vhafumakadzi vho vha vho ambara zwavhuđi. (1)
- 1.11 Fhongo "Nga iļo ḫuvha wo vha u tshi ri muthu wa lifha," li bvisela khagala zwifhio nga mbambe iyi? (Pharagirafu ya 2)
- A Mbambe yo vha i tshi khou tshimbila zwavhuđi.  
B Mbambe yo vha i tshi khou takadza.  
C Kha mbambe iyi vhathu vho vha vho ḫalesa.  
D Kha mbambe iyo ho vha hu khou lwiwa. (1)
- 1.12 Mitshino miraru ya Tshivenda ye ya vha i tshi bva phanda ndi ifhio?
- A Ndi domba, tshifasi na tshikona  
B Ndi tshikona, tshigombela na tshifasi  
C Ndi khadi, tshikona na tshigombela  
D Ndi tshifasi, malende na tshikona (1)
- 1.13 Ndi zwibikwa zwifhio zwo ḫaniwaho zwe zwa vha zwi tshi fana kha vhavenda na vhatsonga u ya nga ha mafhungo e na vhala? (Pharagirafu ya 4)
- A Delele na Mashonzha  
B Dovhi na mukusule  
C Tshimbundwa na mukumbi  
D Tshidzimba na Mashonzha (1)

1.14 “O tou kokotolo sa ene.” (Pharagirafu ya 2)

Fhundo **li** re afho **n̥tha li** amba mini?

- A O tou mu lavhelesa tsho<sup>the</sup>.
- B O tou mu tevhela.
- C U fana tsho<sup>the</sup>.
- D U tshimbila nga n̥dila nthihi nae.

(1)

1.15 Fhundo **ili**, “vha tshi tshina khundu dza nga dzi sa **thukhuwa**,” **li** ri **disela** muhumbulo ufhio? (Pharagirafu ya 5)

- A Uri vho vha vha tshi khou tshina vho **diimisela** nga nungo dzothé.
- B Uri vho vha vha na khundu dzi no nga dza **libu**.
- C Uri vho vha vha tshi khou tshina nga **maṭaṭa**.
- D Uri vho vha vha sa koni u tshina.

(1)

1.16 U ya nga pharagirafu ya 6, ni nga nweledza hani mafhungo e na vhala?

- A Mvelele dzo fhambana nga maanda.
- B Lushaka luñwe na luñwe lu a tama u takulela **n̥tha** zwa halwo.
- C U tevhelela mvelele ndi zwavhuđi.
- D Mvelele dzo<sup>the</sup> ndi dzavhuđi.

(1)

1.17 U ḫonifha mvelele ndi zwa ndeme?

Tshiga tsha u vhala kha fhungo ḥi re afho n̄tha tshi khou shuma mini?

- A U ḫadzisa zwine zwa khou ambiwa.
- B U ḫalula ipfi.
- C U vhudzisa.
- D U kungedzela fhungo.

(1)

1.18 “Vhafumakadzi vho vha vho no tou hwelwa nga mitshino iyo vha tshi lidza na mifhululu.” (Pharagirafu ya 5)

Ipfi ‘hwelwa,’ ḥi amba mini sa zwe ḥa shumisiswa zwone kha fhungo ḥi re afho n̄tha?

- A U ita zwithu lwa u holedza.
- B U ita zwithu u tshi khou ḥuṇuna.
- C U lidza mifhululu yo dziaho minzhi.
- D U dzhenwa nga zwithu wa fhedza u si tshe na ndango nazwo.

(1)

1.19 Vhuqipfi ha muṇwali kha mafhuno e na vhala ndi vhufhio? (Pharagirafu ya 4)

- A Ndi ha uri muṇwali u takadzwa nga sialala ḥawe.
- B Ndi ha uri muṇwali u a tama sialala.
- C Ndi ha uri muṇwala ha na ndavha na sialala.
- D Ndi ha uri muṇwali ha tevheleli zwithu zwa sialala.

(1)

1.20 Mafhundo aya e na vhala ni vhona u nga a khou livhiswa kha tshigwada tshifhio tsha vhathu?

- A Vhatukana na vhasidzana
- B Vhakalaha na vhakegulu
- C Vhathu vho<sup>the</sup>
- D Vhabvannda

(1)

1.21 Delele ja mandande na bovhola muthu o vha a tshi tou wisa na nthe e kule.

Muñwali u amba mini nga delele na bovhola zwi tshi kwama fhungo ji re afho n̄ha?

- A Delele na bovhola zwo vha zwo ḥanganana.
- B Delele na bovhola zwo vha zwo bikwa zwavhuđi zwi tshi tou tamisa vhukuma.
- C Delele na bovhola zwi tshimbila zwo<sup>the</sup> zwiljwani.
- D Delele na bovhola zwo vha zwo vhibvesa.

(1)

1.22 Ro thetshelesa mafhundo aya, zwi a pfala uri muñwali hu na he a sendamela hone kha mvelele hedzi mbili. Ndi ngafhi? (Pharagirafu ya 5)

- A Ndi kha Tshisuthu
- B Ndi kha Tshitsonga
- C Ndi kha Tshizulu
- D Ndi kha Tshivenda

(1)

1.23 Nga kha miṭaṭisano iyo ya mvelele, ni nga ri mini nga mvelele ya hanu?

- A Mvelele ya hashu i tea u ḥongiswa na u takulelwa n̄ha.
- B Mvelele ya hashu a si yavhuđi.
- C Mvelele ya hashu a i ḥongisei.
- D Mvelele ya hashu a i tevhelelei.

(1)

1.24 Ndi zwifhio zwa ndeme nga ha u ḥivha mvelele ya hanu?

- A Ndi u ḥalifha.
- B Ndi u ḥivha vhubvo hashu.
- C Ndi u ḥivhesa Tshivenda.
- D Ndi u bonyolowa mađo.

(1)

1.25 No thetshelesa mafhungo othe e na vhala afho n̄ha, ni pfa muhumbulo muhulwane u ufhio?

- A Muṭaṭisano wa mvelele ndi wavhuđi.
- B U tevhelela mvelele dza dziñwe tshaka.
- C Mvelele dziñwe a dici na mushumo.
- D U sumbedza ndeme ya u ḥivha mvelele yau.

[25]

Mbudziso ya 2



## 2.1. Khungedzelo

Talelani khungedzelo i re afho fhasi uri ni do kona u fhindula mbudziso dzo vhudziswaho

### BUDOLANGA TSHIKOLO TSHA VHOMAKONE

Vha a toda u vhona nwana wavho o phasa nga dzinaledzi?

A vha swike fhano BUDOLANGA kha vhagudisi makone vho pfumbudzwaho lwa vhudele.



Ri khou tanganedza vhagudi vha u bva gireidi ya 9-12. Mitengo yashu i tou kokovha fhasi, i thoma kha R150 – R350 zwi tshi bva kha gireidi ine nwana a vha khayo.

Arali vha nwaliswa zwino vha wana luafhulelo lwa 20% kha vhardzhisitari vhañanu vha u thoma.

Ri wanala Makhado tsini na zwifhañotsererekano zwa Game. Ri vula u bva Musumbuluwo u swika Swondaha, u thoma nga 13h00 u swika awara ya 18h00.

Vha tshi toda u vhudzisa vha nga kwama Gidioni Malusele kha: 015 4567 1296/ 076 8320 678 kana vha rumela imeili kha: Budomakone@gmail.com

[Tshi bva kha:www.google.co.za]

Fhindulani mbudziso dzothe dzi tevhelaho.:

- 2.1.1 Ndi mini zwine zwa khou kungedzeliwa kha khungedzelo iyi?
- A Tshikolo tsha Metse na Saints.
  - B Tshikolo tsha u thusa vhagudi vhothe uri vha phase zwavhuđi.
  - C Tshikolo tsha vhagudi vhothe vha gireidi ya 9-12
  - D Tshikolo tsha u thusa vhagudi vha phuraimari vhane vha balelwa na luambo Iwavho. (1)
- 2.1.2 Khungedzelo iyi i khou livhiswa kha tshigwada tshifhio tsha vhatu?
- A Vhana vha tshikolo.
  - B Vhabebi vha re na vhana zwikoloni zwa sekondari.
  - C Vhatu vhothe vha no dzhena tshikolo.
  - D Vhatu vha takalaleho u funza vhana. (1)
- 2.1.3 Ndi nga mini mukungedzeli o shumisa fonto thukhu musi a tshi amba u ri, "Kha vharidzhisiđari vhađanu vha u thoma?"
- A U sumbedza uri khungedzelo ndi yavhuđi.
  - B U itela uri khungedzelo i nake.
  - C Ndi u sumbedza ndeme ya khungedzelo.
  - D Ndi u itela u fhuredzela vharidzhisiđari. (1)

2.1.4 Mukungedzeli u amba mini musi a tshi ri, “Mitengo yashu i tou kokovha fhasi?”

- A U khou sumbedza uri mitengo yawe ndi ya fhasi vhukuma.
- B U khou amba uri mitengo yawe i ḓwaliwa fhasi.
- C U khou sumbedza ndeme ya mutengo kha khungedzelo.
- D U khou amba uri mitengo yawe i na luafhulelo. (1)


2.1.5 Ndi zwifhio zwi re kha khungedzelo zwine zwa khwaṭhis̄edza mulaedza wa khungedzelo iyi?

- A Ho sumbedzwa dzibugu.
- B Ho sumbedzwa mudededzi a tshi khou funza vhagudi.
- C Ho sumbedzwa na ḓwana wa tshikolo.
- D Zwoṭhe zwo bulwaho afho n̄tha. (1)

[5]

## 2.2 Khathuni

Talelani tshibveledzwa tshi re afho fhasi uri ni do kona u fhindula mbudziso dzo vhudziswaho.



Fhindulani mbudziso dzothe dici tehelaho:

- 2.2.1 Muthu a re kha Fureme ya 1 u vhonala e wa mbeu ifhio? (1)
- 2.2.2 Ndi zwifhio zwe muthu wa Fureme ya 1 a amba u sumbedza uri ha ngo takala? (1)
- 2.2.3 Ndi zwifhio zwine zwa khou sumbedza uri vhatu vha re kha fureme ya 2 a vha khou andana nga nyambo? (2)
- 2.2.4 Ndi zwifhio zwine zwa sumbedza uri muthu wa Fureme ya 1 ha ngo takala? Tikedzani phindulo yanu. (2)

- 2.2.5 Vhuđipfi ha muthu a re kha Fureme ya 1 ndi vhufhio? (1)
- 2.2.6 Mulaedza wa khathuni iyi ndi ufhio? (1)
- 2.2.7 Ndi mini zwine zwa khou disa phambano vhukati ha vhatu vha re kha (2)  
Fureme ya 2? Tikedzani phindulo yanu

**[10]**

Vhalani mafhundo a tehelaho **uri ni do kona u nweledza nga ha masiandaitwa a gomelelo fhano shangoni.**

- 1 Neani mbuno dza **SUMBE** ni tshi shumisa mafhundo o fhelelaho.
- 2 Nomborani mbuno dzañu u bva kha 1-7.
- 3 Mbuno iñwe na iñwe i tea u vha fhungo l̄ithihi lo fhelelaho.
- 4 Hune zwa konadzea ni shumise maipfi añu.
- 5 Manweledzo añu a tea u vha na vhulapfu ha maipfi a 70-80.
- 6 Tshivhalo tsha maipfi tshi ñwaliwe ngomu kha zwitangi magumoni a manweledzo añu.
- 7 Manweledzo añu a so ngo fhiwa t̄hoho.

### GOMELELO

Gomelelo ndi tshifhinga tshine mvula ya vha i si tsha na lwa tshifhinga tshilapfu. U sa na honohu ha mvula ha vho kwama zwithu zwinzhi zwi wanalahi fhano shangoni. Gomelelo l̄i kwama vhutshilo ha vhatu, vhutshilo ha phukha, vhutshilo ha miri, vhutshilo ha zwifuwo na zwiñwe zwikhokhonono zwine zwa wanala shangoni.

Nga tshifhinga tsha gomelelo, vhunga mvula i tshi vha i sa ni, milambo miñwe i a xa, mađi a vho tou rengiswa. Vhunga milambo i tshi vha yo xa, hu dovha hafhu ha vha na thaidzo ya vhafumakadzi kha fhungo la u kuvha. Naho muvhuso wa ita nga ndila dzothe u ita ndisedzo ya mađi nga magoloi, a tou lingana fhedzi u shuma mishumo ya muñani. Gomelelo kha vhatu l̄i dovha hafhu la q̄isa thaidzo ya zwiñiwa. Arali gomelelo lo wa tshifhinga tsha musi vhatu vho lima mavhele avho, mavhele eneo a swa othe a mbo di fa. Miroho ine ya mela i tshi bva mavuni, vhatu vha tou i t̄uvha.

Zwi vha zwi tshi khou kondela na muñe wa zwenezwo zwifuwo, ngauri a nga si kone u zwi waneli mađi a u nwa. Nga hetshi tshifhinga kholomo dzi sokou wa dzo ima dza mbo di fela heneffo, lune na ñama ya hone vhañwe vha sa le ngauri i vha i si yavhudí. Khovhe na zwiñwe zwine zwa tshila mađini na zwone zwi a fa.

Musi gomelelo lo dīnea maanda, vhañwe vhathu vha shavhela kha zwine vha tenda khazwo. Vhañwe vha thoma u rabela Mudzimu wavho, ngeno vhañwe vha tshi rerela nga u vhidzelela midzimu yavho. Fhedzi Mudzimu wa ḥadulu Ene Muñe wa vhutshilo, a nisa mvula. Vhathu vhothe nga shango vha takala.

*[Tshi bva kha: Thimu ya vhalingi]*

**[10]**

Vhalani tshibveledzwa tshi re afho fhasi uri ni ḋo kona u fhindula mbudziso dzo vhudziswaho.

### Thekhinołodzhi

1 Thekhinołodzhi yo leludza zwithu ano mađuvha. Ri wana hu si na muthu a so ngo ḋitikaho ngayo. Mahayani, mishumoni, masimuni na hothe-hothe. Zwiła kale vhatu vho vha vha tshi lima nga zwanda, fhedzi ano mađuvha u wana hu si hone u bhumelana ha mitshini. Vhutshilo ha mađuvha ano ho leluwa. Thekhinołodzhi yo disa tshedza vhathuni. Vho Johanisi na vhone vha sheledza tsimuni yavho nga wone mutshini. Ngoho ndi zwavhuđi hezwo, ngeno ha Vho Mukhesi mafhuri o wela vha si na khali. Mađi a ḥwa o ḫala, fhedzi vha tou kundwa na kugade nyana kwa miroho. Kuđuhulu kuđuku kwo lingedza u ḥavha mutshaina wo vhuya wa tou fa. U ḋo kundwa ngani u fa u si na muđhgomeli ngauri ku a dzhena tshikolo. Ngoho mubva ha nzie, nzie dzi khoroni. Vha ḋo itani, ngauri vho lemiwa nga mukalaha wavho we a vha a tshi shuma mabulasini a tshi vha vhuisela miroho na mitshelo nga mahala.

2 Vho Mukhesi! "Khee vha tshi nga ḥamusi vho ḥa nyala?" Hu vhudzisa mukegulu wa mudzulatsini Vho Sara "Hai nne ndo ḋitakalela". Ndi Vho Mukhesi vha tshi fhindula. Ri ḋo ya lini cinema Vho Mukhesi? Ri ḋo ya ri tshi hola Vho Sara, ngauri ndi khou ḥoda u dalela ofisi dla SASSA. Ngoho thekhinołodzhi yo ri disela muđifho vhone. Nga afha hu ḋi nga na mafhungo o iteaho seli ha mashango ri a pfa nga u ḥavhanya. Vho ri disela dakalo na vhudigedi shangoni. Zwithu zwi ngaho radio na thelevishini ndi zwone zwe thomaho u leludza vhutshilo.

3 U shumisa ḥingothendeleki, khomphuyutha na dzilepithopho zwi thusa vhatu uri vha kone u davhidzana nga u ḥavhanya nahone nga ndila yavhuđi. Zwi dinaho ndi uri vhana vha vho zwi shumisesa, nahone nga ndila i si yone. Vhañwe zwi vha tshinyela na vhumatshelo havho. Tshifhinga tsha kale vhudavhidzani ho vha hu tshi kondā. Vhatu vho vha vha tshi dzula tshifhinga tshilapfu vha sa wani mafhungo, vha dovha vha tshimbila nyendo ndapfu nga milenzhe hu si na zwiendedzi. Marifhi na one o vha a tshi fhedza tshifhinga tshilapfu u swika kha muthu o rumelwaho, mađuvha ano zwe no

Ieluwa u wana mulaedza nga u shumisa lu<sup>tingo</sup> kana imeili.

4 Ri d<sup>itongisa</sup> nga vhorama<sup>lali</sup> vhe vha thusa nga u tumbula thekhino<sup>lodzhi</sup>. Ri tshi <sup>toda</sup> u <sup>hwala</sup> mishumo ya tshikolo ri shumisa dzone founu kha u gugu<sup>la</sup>. A ri tsha amba kubikele, ku<sup>lele</sup>, kuambarele, zwo<sup>the</sup> hezwo zwi sumbedzwa hene<sup>ho</sup> kha <sup>thingothende</sup> leki. Thangana ya murole ndi yone ine ya funa u shumisesa vhudavhidzani ha nnyi na nnyi ha ano ma<sup>duvha</sup>. Shango <sup>lashu</sup> <sup>lo</sup> shanduka Kanana. Izwi ri zwi v<sup>hona</sup> na mishumoni uri ngoho tshanduko dzo swika ngauri hunzhi v<sup>hathu</sup> vha shumisa *Whatsapp* u rumela milaedza na n<sup>d</sup>ivhadzo zwine zwa kombetshedza na v<sup>hathu</sup> vhahulwane uri vha dzhenelele. Zwone zwivhuya zwa thekhino<sup>lodzhi</sup> zwo <sup>dala</sup> u fhirisa zwivhi. Mbuelo ya u shumisa thekhino<sup>lodzhi</sup> i hone, yo <sup>dala</sup> nahone u sa v<sup>huelwa</sup> ngayo ndi u tou funa.

[Tshi bva kha thimu ya vhalingi]

Fhindulani mbudziso dzo<sup>the</sup> dzi tevhelaho:S

4.1 Dzina ‘Vho Johanisi’ ndi <sup>la</sup> lushaka-de? (Pharagirafu ya 1)

- A Ndi dzina mbumbano
  - B Ndi dzina vhukuma
  - C Ndi dzina zwa<sup>lo</sup>
  - D Ndi dzina khumbulelwa
- (1)

4.2 Ri d<sup>itongisa</sup> nga vhorama<sup>lali</sup> vho tumbulaho thekhino<sup>lodzhi</sup>.

Fhongo <sup>li</sup> re afho n<sup>tha</sup> <sup>li</sup> wela kha lushaka lufhio lwa mafhongo?

- A Fhongo mbumbambano
  - B Fhongo tswititi
  - C Fhongo zwa<sup>lo</sup>
  - D Fhongo tserekano
- (1)

4.3 Neani libulazwithihi la ipfi ‘thusa.’ (Pharagirafu ya 4)

- A shandukisa
- B tshanduko
- C ṭhadula
- D shandukela

(1)

4.4 Thangana ya murole ndi yone ine ya funa u shumisesa vhudavhidzani ha nnyi na nnyi ha ano mađuvha.

Nangani mutshila une wa sumbedza u itea ha nyito lwo kalulaho kha liiti ‘shumisesa’ fhungoni li re afho ntha.

- A -esa
- B -ana
- C -olola
- D -ea

(1)

4.5 “Khee vha tshi nga ŋamusi vho la nyala?” (Pharagirafu ya 2)

Fhongo li re afho ntha ndi lifurase la lushaka-de?

- A lifurase la litaluli
- B lifurase la lidadzisi
- C lifurase la liiti
- D lifurase la dzina

(1)

- 4.6 Vhatumbuli vha thekhinołodzhi ri a vha khoda... i ri thusa kha zwithu zwinzhi musalauno.

Dadzisani tshikhala tsho salaho kha fhungo li re afho ntha nga litanganyi lo teaho.

- A fhedzi
  - B ngauri
  - C ngeno
  - D nahone
- (1)

- 4.7 Vha dovha vha tshimbila nyendo ndapfu nga milenzhe hu si na zwiendedzi.

'ndapfu' kha fhungo li re afho ntha li khou shuma sa mini?

- A Sa dzina zwaļo
  - B Sa dzina vhukuma
  - C Sa litaluli
  - D Sa lidadzisi la maitele
- (1)

- 4.8 Thekhinołodzhi i thusa vhatu uri vha kone u davhidzana nga u t̄avhanya, nahone nga ndila yavhuđi.

'yavhuđi' kha fhungo li re afho ntha ndi lidadzisi-de?

- A Lidadzisi la tshifhinga
  - B Lidadzisi la maitele
  - C Lidadzisi la fhethu
  - D Lidadzisi la mbalo
- (1)

4.9 "Vho ri ḋisela dakalo na vhuḍigedi shangoni."

No sedza fhungo ji re afho n̄tha, nangani phindulo i re yone ya fhungo ji re kha liambaitwa kha mafhongo a re afho fhasi.

- A Ro ḋiselwa dakalo na vhuḍigedi shangoni.
- B Dakalo na vhuḍigedi zwo ḋa shangoni.
- C Shangoni vhuḍigedi na dakalo zwo ḋa.
- D Vhuḍigedi ho vhonala shangoni.

(1)

4.10 Thangana ya murole i shumisa marambo a **ṭhoho** nga maanda zwi tshi ḋa kha thekhinołodzhi, ndi ngazwo vha tshi dzulela u ita **ṭhoho** dza mafhongo.

Ndi nga mini ipfi, ‘ṭhoho’ lo shumiswa luvhili nga n̄dila dzi sa fani fhungoni ji re afho n̄tha?

- A Ndi pholisemi
- B Ndi homonimi
- C Ndi pharonimi
- D Ndi libulazwithihi

(1)

4.11 Thangana ya murole ndi yone ine ya funa u shumisesa vhudavhidzani ha nnyi na nnyi ha ano mađuvha.

Ipfi ‘thangana’ sa zwe la shumisiwa zwone fhungoni ji re afho n̄tha ji amba mini?

- A Lushaka lwa muroho.
- B Vhathu vhaswa vhane a vho ngo siana nga miñwaha.
- C Zwithu zwi no shumisia u kođela muroho.
- D Vhathu vhane vha kona u shumisa thekhinołodzhi.

4.12 Ndi khou ḥoda u dalela ofisi dza SASSA.

Ndi lushaka-đe lwa pfufhifhadzo lwo shumiswaho kha ipfi ‘SASSA’ ḥi re afho n̄tha?

- A Akhironimi
  - B Ḥirankhesheni
  - C Kilipudi
  - D Aburiviesheni
- (1)

4.13 Ndi nga mini vha tshi nga ḥamus i vho ja nyala?

Ndi nga mini muñwali o shumisa tshiga tsha u vhala magumoni a fhungo ḥi re afho n̄tha?

- A U sumbedza uri o mangala.
  - B U sumbedza uri fhungo ḥo guma.
  - C U awedza muvhali.
  - D U sumbedza uri ndi mbudziso.
- (1)

4.14 Ri ḫitongisa nga vhone vhoramañali vho tumbulaho thekhinołodzhi.

Ľisala ḥo talelwaho nga fhasi kha fhungo ḥi re afho n̄tha ḥi wela kha lushaka lufhio?

- A Ľisala vhukuma
  - B Ľisala ḥisumbi
  - C Ľisala ḥisumbavhuñe
  - D Ľisala ja vhunzhi
- (1)

4.15 Mađuvha ano vhaswa vha pfa vho ... ngauri hu na thekhinołodzhi.

Nangani ipfi ḥo peleṭwaho zwone ḥa u fhedzisa fhungoni ḥi re afho n̄tha.

- A leludza
  - B leludzelwa
  - C lamulelwa
  - D lalelwa
- (1)

4.16 Nangani fhungo ḥo ḥwalwaho nga tshifhinga tsho fhelaho mafhungoni a re afho fhasi.

- A Thekhenolodzhi kha i leludze vhutshilo.
  - B Thekhinołodzhi i khou leludza vhutshilo.
  - C Thekhinołodzhi i ḥo leludza vhutshilo.
  - D Thekhinołodzhi yo ḥela u leludza vhutshilo.
- (1)

4.17 “Hai, n̄ne ndo ḫitakalela.” Ndi Vho Mukhesi vha tshi fhindula.

Nangani fhungo ḥi re ḥone ḥo ḥwalwaho nga tshipitshi tshi so ngo livhaho mafhungoni a re afho fhasi.

- A Vho Mukhesi vho fhindula vha ri vhone vho ḫitakalela.
  - B Vho ḫitakalela Vho Mukhesi ndi musi vha khou fhindula.
  - C Vho Mukhesi vho ri vhone vho ḫitakalela.
  - D Vho Mukhesi vho amba vha ri vhone vho takala.
- (1)

4.18 Thangana ya murole ndi yone ine ya funesa u shumisesa vhudavhidzani ha nnyi na nnyi.

Muñwali u sumbedza u dzhia sia nga ndila-de kha fhungo ji re afho nt̄ha?

- A Nga u sumbedza uri thangana ya murole ndi yone i yothe ine ya shumisesa vhudavhidzani ha nnyi na nnyi.
- B Nga u sumbedza uri thangana ya murole a i funesa u shumisa vhudavhidzani ha nnyi na nnyi.
- C Nga u sumbedza uri thangana ya murole i a gudisa u shumisa vhudavhidzani ha nnyi na nnyi.
- D Nga u sumbedza uri thangana ya murole vho pfumbudzwa siani ja zwa vhudavhidzani ha nnyi na nnyi. (1)

4.19 Pharagirafu ya 3 kha mafhungo aya ndi ya lushaka-de?

- A Ndi pharagirafu ya mbuletshedzo.
- B Ndi pharagirafu ya phendelo.
- C Ndi pharagirafu ya thalutshedzo.
- D Ndi pharagirafu ya thaþhuvho. (1)

4.20 Ri ðo ya lini sinema, Vho Mukhesi?

Ipfi ‘sinema’ fhungoni ji re afho nt̄ha lo tou pambiwa ji tshi bva kha luñwe luambo, neani thalutshedzo yaþo.

- A Fhethu hune ha ambiwa nga ha vhatambi vha zwit̄ori.
- B Fhethu hune vhathu vha vhona hone t̄ano.
- C Fhethu hune vhathu vha talela hone baisikopo.
- D Fhethu hune ha t̄anwa dzitalente dza vhathu. (1)

[20]

**Magumo a thesite**